

Dana 30.10.2017.godine u Sarajevo

1. **Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv: Fond memorijala), ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Suad Zijadić, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)**  
i
2. **Društvo za informatiku, marketing, trgovinu i grafičke usluge „ PENTAGRAM“ d.o.o., ul. Put života broj 12, Sarajevo, koga zastupa Alma Tufo, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)**

zaključili su

## UGOVOR

### I PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da su predmet ovog ugovora usluge dizajniranja, pripreme i štampanja promotivnih rokovnika Fonda memorijala, a sve po Specifikaciji Ugovornog organa i po jediničnim cijenama Dobavljača prema Ponudi broj: 121/17 od 25.10.2017.godine, koje su sastavni dio ovoga ugovora.

### II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

#### Član 2.

Netto vrijednost predmeta ugovora iznosi	5.983,20 KM
PDV 17% iznosi	1.017,14 KM

**Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost predmeta ugovora sa PDV-om 17% iznosi**

**7.000,34 KM**

**/ slovima: sedam hiljada i 34/100KM/**

#### Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će Dobavljaču isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja usluge iz člana 1. ovog Ugovora, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana, računajući od datuma prijema uredno ovjerene fakture.

### III ROK

#### Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 20 /dvadeset/ dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

### IV MJESTO ISPORUKE

#### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto isporuke predmeta ugovora službene prostorije Fonda memorijala, ulica Širokac broj 22, Kovači.

## V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Član 6.

#### Dobavljač se obavezuje:

- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- da odmah, po zahtjevu Ugovornog organa, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Ugovornom organu, koja bude prouzrokovana njegovom krivicom.

#### Ugovorni organ se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu, Dobavljača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

## VI RASKID UGOVORA

### Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Ugovorni organ ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača i zaključenog ugovora;

Ugovorni organ je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Ugovornog organa, Ugovorni organ angažuje treće lice na teret Dobavljača.

## VII OPĆE I ZAKONSKE ODREDBE

### Član 8.

Kvalitativni i kvantitativni prijem materijala izvršit će se u prostorijama Ugovornog organa- Spomenički kompleks Tunel D-B.

Ukoliko isporučeni predmet ugovora ne bude odgovarao naručenom, u pogledu kvaliteta i kvantiteta, Ugovorni organ isti neće primiti.

### Član 9.

Dobavljač se odriče prava otkazivanja izvršenja posla preciziranog u predmetu ugovora.

### Član 10.

Dobavljač se obavezuje da omogući Ugovornom organu uvid u prvi otisak materijala, i da tek po odobrenju nastavi sa daljnim radom.

### Član 11.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

